

J.J.O. "MIROSS"

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 1300/24

Broj

13-426/24-1691/14

Podgorica 12.08.2024 god.

Cetinje, 07.08.2024 god.

**UGOVOR O NABAVCI USLUGA ORGANIZACIJE DOGAĐAJA ZA REALIZACIJU
AKTIVNOSTI NA IMPLEMENTACIJI MEDIJSKE STRATEGIJE CRNE GORE 2023-2027**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Ministarstva kulture i medija, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa 83, PIB: 11081436, koga zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Izvršioca: Miross doo, sa sjedištem u Podgorici, Marka Miljanova 1/1, PIB 02274086, koga zastupa izvršna direktorica Ana Ivanišević (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Osnov ovog ugovora su:

- Tenderska dokumentacija br. 13-426/24-1691/3 od 14.06.2024. godine, CEJN šifra postupka 73883;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 13-426/24-1691/13 od 25.07.2024. godine;
- Ponuda Izvršioca pod CEJN šifrom 105893 od 28.06.2024. godine.

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga organizacije događaja za realizaciju aktivnosti na implementaciji Medijske strategije Crne Gore 2023-2027:

- rezervacija povratne avio karte u ekonomskoj klasi na relaciji Podgorica/Tivat – Beograd;
- rezervacija povratne avio karte u ekonomskoj klasi na relaciji Podgorica/Tivat – Region (zemlje bivše Jugoslavije);
- rezervacija povratne avio karte u ekonomskoj klasi na međunarodnim letovima u Evropi;
- rezervacija povratne avio karte u ekonomskoj klasi na prekookeanskim i interkontinentalnim letovima;
- rezervacija povratne avio karte u ekonomskoj klasi na interkontinentalnim letovima i letovima u Evropi - low cost kompanijom;
- rezervacija hotela u zemlji;
- rezervacija transfera putničkim vozilom na teritoriji Crne Gore;
- organizacija posluženja za učesnike tokom okruglih stolova, predavanja, panel diskusija i tokom pauze u hotelu u kome se održava događaj;
- zakup konferencijske sale u hotelu sa najmanje 4* (hotelu u kome su smješteni učesnici).

Cijena i način plaćanja

Član 2

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 60,00€. S obzirom da je riječ o jediničnim cijenama, s Ponuđačem se zaključuje ugovor u iznosu procijenjene vrijednosti javne nabavke, tj. u iznosu od 66.115,00€ bez PDV-a, dok PDV iznosi 13.884,15€.

Član 3

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na iznos u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 4

Naručilac posla je dužan da izvrši uplatu za izvršene ugovorene usluge, na žiro račun Izvršioca br. 520-39560-26 kod Hipotekarne banke, u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno dostavljene fakture.

Obaveze ugovornih strana

Član 5

Naručilac se obavezuje da:

- na pouzdan način (putem e-maila, u pisanoj formi ili telefonskim putem) dostavi zahtjev za kupovinu i dostavu avio karata, rezervaciju hotelskog smještaja, putničkog automobila, organizaciju posluženja za učesnike tokom okruglih stolova, predavanja, panel diskusija i tokom pauze u hotelu u kome se održava događa i zakup konferencijske sale u hotelu sa najmanje 4*, u hotelu u kome su smješteni učesnici;
- odredi i dostavi Izvršiocu imena lica ovlašćenih za podnošenje zahtjeva za kupovinu avio karata i rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila, organizaciju posluženja i zakup konferencijske sale za realizaciju događaja, za prijem dostavljenih avio karata, kao i prijem faktura za pružene usluge;
- dostavi potpune informacije za potrebe kupovine i dostave avio karata i rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila: datum putovanja i destinacija, klasa aviona, hotela i automobila, podatke o licima koja putuju, ukupan broj karata, hotelskih soba, putničkih automobila, rezervaciju konferencijske sale i organizaciju posluženja za učesnike tokom realizacije događaja;
- u skladu sa članom 149 stav 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23), u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora, odredi odgovorno lice za realizaciju ugovora o javnoj nabavci.

Član 6

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi Izvršioca pod CEJN šifrom 105893 od 28.06.2024. godine.

Izvršilac se obavezuje da:

- izvrši uslugu rezervacije avio karata, hotelskog smještaja u zemlji, transfera automobilom, konferencijske sale i organizaciju posluženja za učesnike tokom realizacije događaja koji odgovara potrebama Naručioca, tj. destinacije i hotelskog smještaja koji je Naručilac naveo u svom zahtjevu, po kategorizaciji traženoj zahtjevom;
- po potrebi vrši usluge rezervacije i van radnog vremena, u hitnim slučajevima (24 sata na dan, 7 dana u nedjelji);

- ponudi Naručiocu tokom trajanja ugovora najpovoljnije uslove u pogledu cijene koja podrazumijeva: cijenu karte, uslugu aerodromske takse, troškove prtljaga za jednu torbu, kao i dužine trajanja leta za sve destinacije navedene u tenderskoj dokumentaciji sa posebno iskazanim PDV-om;
- na zahtjev i nakon odobrenja od strane Naručioca rezerviše avio kartu, hotelski smještaj i transfer automobilom, i odmah postupi po eventualnim primjedbama Naručioca u pogledu nedostatka na ime kvaliteta i cijene za pružene usluge;
- cijena povratne avio karte ne može biti veća od cijene utvrđene važećim cjenovnikom avio-prevoznika i prilikom rezervacije hotelskog smještaja cijena rezervacije hotela ne može biti veća od cijene hotela utvrđene važećim cjenovnikom hotela. U cijenu usluge ulazi cijena hotelskog smještaja, po osobi, (noćenje sa doručkom), i svi drugi zavisni troškovi u realizaciji predmetne nabavke, koji se fakturišu za svaku pojedinačnu izvršenu uslugu nabavke hotelskog smještaja;
- na zahtjev Naručioca za konkretnu traženu destinaciju, dostavi tri najpovoljnije opcije, tako da Naručilac ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije putovanja, uz minimalno čekanje na aerodromima i povoljan odabir termina putovanja, uz najpovoljniji ekonomski isplativ termin putovanja. Ukoliko se za svaki zahtjev ne dostavi više opcija, neophodno je dostaviti obrazloženje u pisanom obliku;
- Naručiocu ukaže na sve moguće posljedice u slučaju otkazivanja, propuštanja kao i izmjene leta;
- omogući Naručiocu zamjenu avio karte kod otkazivanja, bez naplate agencijske provizije, a uz naplatu penala koji eventualno diktira avio kompanija o čemu je dužan da dostavi dokaz izdat od avio kompanije;
- na fakturama posebno iskaže cijenu avio karte, hotelskog smještaja i transfera automobilom za traženu destinaciju, a posebno RSF (Reservation Service Free), odnosno TSC (Ticket service change) koje naplaćuje za nabavku avio karata, odnosno rezervaciju hotelskog smještaja;
- je rok izvršenja usluge, od momenta prijema zahtjeva Naručioca za rezervacijom do momenta izvršene rezervacije u skladu sa ponudom Ponuđača, a koji ne može biti duži od 2 časa;
- odredi lica koja će da budu na raspolaganju Naručiocu za vrijeme trajanja ugovora;
- uz svaku fakturu dostavi Passenger Itinerary Receipt.

Posebna prava naručioca

Član 7

Naručilac zadržava pravo da po potrebi zahtijeva od Ponuđača nabavku avio karata od Low cost kompanija.

Naručilac za sve vrijeme trajanja ugovora zadržava pravo da vrši provjeru cijena koštanja avio karata, smještaja, transfera automobilom za tražene destinacije putovanja i kod drugih agencija.

Ukoliko prilikom provjere cijena uoči da postoje odstupanja u cijenama avio karata, smještaja i transfera automobilom, koje predlaže Ponuđač i cijenama avio karata, smještaja i transfera automobilom koje nude druge agencije, Naručilac može zahtijevati od Ponuđača da mu obezbijedi povoljniju ponudu koju je sam pronašao, ili ukoliko Naručilac sam pronađe povoljniju ponudu od ponuđenih opcija za nabavku avio karata, hotelskog smještaja i transfera automobilom izvrši izdavanje istih.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 8

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja 7 dana dužim od perioda važenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Činidbena garancija je sastavni dio ugovora.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Osoblje izvršioca

Član 9

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Mjesto i rok izvršenja ugovora

Član 10

Mjesto izvršenja ugovora je Crna Gora i inostranstvo.

Rok izvršenja ugovora je period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ugovora, odnosno dostizanja procijenjene vrijednosti javne nabavke, zavisno koji od dva uslova prvi nastupi.

Nabavka usluga definisanih specifikacijom vršice se sukcesivno, po potrebi, tokom ugovorenog perioda.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja.

Raskid ugovora

Član 11

Ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o nabavci u slučaju da izabrani ponuđač ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o nabavci.

Naručilac će obavezno raskinuti ugovor u slučaju nastupanja okolnosti iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o nabavci u slučaju da Naručilac ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o nabavci.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Izmjena ugovora

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Antikorupcijska klauzula

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, ništav je.

Ostale odredbe

Član 14

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od jedne godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom se ugovara nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVRŠILAC
MIROSS D.O.O.
IZVRŠNA DIREKTORICA

Ana Vanišević

NARUČILAC
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
MINISTARKA

dr Tamara Vujović